

ZAPISNIK
sa 35. sjednice Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore,
održane 27. marta 2015. godine

Sjednica je počela u 11.10 časova.

Sjednici su predsjedavali Slaven Radunović, predsjednik Odbora i Marija Maja Ćatović, zamjenica predsjednika Odbora.

Sjednici su prisustvovali članovi Odbora: Predrag Sekulić, Srđa Popović, Šefkija Murić, Nada Drobnjak, Obrad Mišo Stanišić, Koča Pavlović, Danko Šarančić i Azra Jasavić.

Sjednici nijesu prisustvovali članovi Odbora: Damir Šehović, Predrag Bulatović i Genci Nimanbegu.

Sjednici su prisustvovali saradnice u Odboru: Sanja Bulatović i Marija Milošević.

Sjednici su prisustvovali Zoran Pažin, ministar pravde, Svetlana Rajković, pregovarač za poglavlja 23 i 24 i generalna direktorka Direktorata za međunarodnu pravnu saradnju i evropske integracije Ministarstva pravde, Mira Cerović, šefica Radne grupe za poglavlje 24 i savjetnica u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Miloš Radonjić, sekretar za poglavlje 24 i savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, kao i predstavnice NVO sektora – Ana Vujošević iz Centra za građansko obrazovanje i Aleksandra Vavić iz Instituta alternativa, po pozivu predsjednika Odbora.

Sjednica je bila otvorena za javnost i ispraćena od strane predstavnika medija.

* * * * *

Nakon što je predsjednik Odbora konstatovao da postoji kvorum za rad i odlučivanje, predstavio je predloženi dnevni red:

1. Drugi polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – decembar 2014. godine;
2. Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava;
3. Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

Predsjednik Odbora je kazao da je ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić obavijestio da zbog neodložnih obaveza neće moći da prisustvuje sjednici. Imajući to u vidu, predsjednik Radunović je predložio da se prva tačka dnevnog reda odloži za sljedeću sjednicu, kao i da se doda nova tačka dnevnog reda – Razno.

Članovi Odbora jednoglasno su podržali predložene izmjene dnevnog reda, koji glasi:

D N E V N I R E D :

- 1. Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava;**
- 2. Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost;**
- 3. Razno.**

* * * * *

TAČKA 1

Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava

U predstavljanju prve tačke dnevnog reda, predsjednik Odbora je kazao da je Akcioni plan za poglavlje 23 koncipiran kroz četiri oblasti: Pravosuđe, Borba protiv korupcije, Temeljna prava i Saradnja sa NVO sektorom. On je dodao da kroz politiku pravosuđa i osnovnih prava, građani ostvaruju svoja prava, ali i dobijaju prostor bezbjednosti, pravne sigurnosti i efikasnog sudskog sistema. Napomenuo je i da napredak u ovom poglavlju zavisi od rasvjetljavanja slučajeva korupcije na visokom nivou, te da se ne smije zanemariti obaveza ravnomjernog napretka u ostvarivanju obaveza u svim poglavljima. U tom pogledu, neophodna je saradnja svih relevantnih institucija, dosljednost reformama i odlučnost svih političkih struktura.

Kazavši da su rokovi iz prvih akcionih planova za poglavlja 23 i 24 bili suviše ambiciozni, te da adaptacija ovih dokumenata podrazumijeva izmjenu mjera, uvođenje novih podmjera, ali i određivanje novih rokova za nerealizovane aktivnosti, predsjednik Odbora je dao riječ ministru pravde Zoranu Pažinu.

Ministar pravde Zoran Pažin kazao je da će biti na raspolaganju Odboru, imajući u vidu da komunikaciju sa Skupštinom smatra svojom prioritetsnom obavezom. Shodno činjenici da je tek stupio na dužnost ministra, prepustio je predstavljanje Akcionog plana za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava gđi Svetlani Rajković, pregovarač za poglavlja 23 i 24, te kazao da on može govoriti o strateškim pitanjima u oblasti vladavine prava, više pravnim, a manje političkim, koja mogu biti u fokusu interesovanja poslanika. Predsjednik Odbora je odgovorio da je oblast vladavine prava ipak suštinski političko pitanje, posebno kad je u pitanju resor Ministarstva pravde i obaveze iz poglavlja 23, a zatim je dao riječ gđi Rajković.

Svetlana Rajković, pregovarač za poglavlja 23 i 24 i generalna direktorka Direktorata za međunarodnu pravnu saradnju i evropske integracije Ministarstva pravde, kazala je da su akcioni planovi za poglavlja 23 i 24 strateško-operativni dokumenti, odnosno osnovni polazni dokumenti za reforme u oblasti vladavine prava, te da kao takvi podliježu adaptaciji. Kako je ona kazala, osnovni razlog za adaptaciju dokumenata nije bio kašnjenje u realizaciji pojedinih mjera, već je prilikom usvajanja prvih akcionih planova Evropska komisija naglasila da je adaptacija neophodna, kako bi dokument bio što efikasniji, prijemčiviji i lakši za realizaciju. Gđa Rajković je pojasnila da su postavljena dva pravca u kontekstu njihove adaptacije. Prije svega, određeni rokovi za realizaciju su se ispostavili kao suviše ambiciozni, prvenstveno zato što je Evropska komisija u nekim segmentima zahtijevala da oni budu minimalni, ali i zato što je procedura usvajanja zakona postala komplikovana. Ona je objasnila da, prema novoj proceduri, nadležno ministarstvo nakon izrade nacrta zakona isti šalje na javnu raspravu, nakon čega sprovodi konsultacije sa Sekretarijatom za zakonodavstvo, pa dokument šalje na mišljenje Evropskoj komisiji. Nakon sugestija i komentara EK, nacrt zakona treba ponovo da bude predmet konsultacija sa Sekretarijatom za zakonodavstvo. Ipak, ona je dodala da statistički podaci nijesu loši, imajući u vidu da je na kraju 2014. godine realizovano 66% mjera iz Akcionog plana za poglavlje 23. Kad je u pitanju drugi pravac adaptacije akcionih planova, kazala je da su indikatori rezultata i učinka jasnije definisani, kako bi bili bliži privremenim mjerilima, koji predstavljaju važan pokazatelj za EK. Takođe, dodato je više podmjera, u cilju lakšeg praćenja realizacije. U oblasti borbe protiv korupcije, odnosno u dijelu koji se tiče

preventivnog djelovanja, nema mnogo podmjera, jer je Akcionom planu dodat aneks, koji sadrži sve neophodne korake do 2016. godine u smislu zakonskih i institucionalnih obaveza. Takođe, potpuno su preformulisane i razrađene mjere koje se odnose na Specijalno tužilaštvo, a naročito je važna mjera koja se odnosi na uspostavljanje informacionog sistema kojim bi se Specijalno tužilaštvo povezalo sa drugim relevantnim institucijama u cilju bezbjedne razmjene podataka u istragama, jer ta mjera predstavlja zajedničku aktivnost za akcione planove za poglavlja 23 i 24. Prema riječima gđe Rajković, u oblasti temeljnih prava dodato je oko 30 podmjera, a 13 mjera preformulisano, imajući u vidu da je oblast izuzetno široka i disperzovana na više institucija. Takođe, ona je pojasnila da su kašnjenja u realizaciji najviše prouzrokovana nedostatkom finansijskih sredstava za realizaciju mjeru koje se tiču unapređenja infrastrukture i administrativnih kapaciteta. U oblasti saradnje sa NVO sektorom, ostvaren je najmanji stepen realizacije, pa je potpuno preformulisano osam mjeru, a dodata su tri nove podmjere. Gđa Rajković je izrazila nadu da će u sljedećem periodu stepen realizacije biti veći, napominjući da ova oblast nije bila obavezna za Crnu Goru, ali se težilo da ovo poglavlje bude što transparentnije.

Ministar Pažin je kazao da je Rajković stručno i profesionalno predstavila suštinu procesa u poglavlju 23, a da on želi više da govori o konkretnim problemima u ovoj fazi integracija. On je naglasio važnost evaluacije primjene zakona, jer kolizija unutrašnjih propisa dovodi do stvaranja problema u poštovanju međunarodnih pravnih standarda. Predsjednik Radunović je pozdravio poziv ministra Pažina da se diskutuje o konkretnim izazovima u sprovođenju propisa.

Član Odbora Koča Pavlović kazao je da je izuzetno dobro što je NVO sektor uključen u proces reformi, ali da smatra da je Skupština manje uključena nego nevladine organizacije, iako je ona ta koja može najviše da uradi na ostvarenju cilja transparentnosti. On je predložio da se organizuje plenarna sjednica na temu akcionih planova, ali i na temu realizacije preporuka POSP-a. U dijelu Akcionog plana za poglavlje 23 koji se tiče borbe protiv korupcije, poslanik Pavlović je ocijenio da postoji strategija „borbe protiv borbe protiv korupcije“, koja se ogleda u hiperprodukciji institucija, gdje nijedna od njih nema dovoljno mehanizama za kvalitetan rad. On je mišljenja da mala država poput Crne Gore ne treba da kreira veliki broj institucija za borbu protiv korupcije, koje imaju odvojene nadležnosti i nedovoljnu komunikaciju, već treba da formira jednu instituciju sa jasnim zakonskim mehanizmima. Pomenuo je i pitanje pronalaženja sistema za borbu protiv neopravdano stecene imovine, koja predstavlja indikator korumpiranosti javnih funkcionera. On je kazao da Crna Gora u ovom polju ima međunarodne obaveze, kao potpisnica Konvencije UN-a o borbi protiv korupcije i Inicijative Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope za borbu protiv korupcije. U tom pogledu, predstavio je dva moguća pristupa za pronalaženje adekvatnih mehanizama. Prema pristupu iz NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, imovina koja je neobjašnjivo stecena treba da se kriminalizuje putem izmjena Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, ali postoji argumentacija da se ovim pristupom krši ustavni princip pretpostavke nevinosti. Drugi pristup, prema riječima poslanika Pavlovića, je zakonodavna inicijativa Demokratskog fronta, koja podrazumijeva da svaki javni funkcioner ima obavezu da prijavi imovinu, a da se izmjenama Zakona o sprečavanju sukoba interesa imovina koja nije prijavljena tretira pod sumnjom da je nezakonito stecena. Na osnovu anonimne prijave ili istraživanja medija, Komisija za sprječavanje konflikta interesa, a kasnije Agencija za antikorupciju, bila bi dužna da od tužilačkih organa zatraži istragu. Takođe, povodom tačke 2.1.8. iz Akcionog plana, o ulozi Skupštine u borbi protiv korupcije, on je kazao da Odbor za antikorupciju nema kapacitet da postupa prema prigovorima i žalbama građana, kao ni podršku za jačanje svojih kapaciteta. Dodao je da je u kontrolnim mehanizmima Skupštine zaobiđena parlamentarna istraga, koja je za razliku od ostalih, uređena Zakonom o parlamentarnoj istrazi, koji je nedostatan jer ne definiše sankcije za iznošenje neistinitih informacija ili za nepojavljivanje na sjednici anketnog odbora.

Članica Odbora Azra Jasavić kazala je da Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za nacionalnu bezbjednost, tužilački organi i Komisija za sprječavanje konflikta interesa treba da rade svoj posao, a nevladine organizacije i mediji ne smiju da preuzimaju njihove ingerencije.

Ona je pomenula slučaj medijskih izvještaja o mogućim skrivenim računima potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića u HSBC banci, kazavši da posao medija i NVO sektora jeste da pokreće akcije istraživačkog novinarstva, ali da je na tužilaštvu da pokrene istragu. Takođe, kazala je da je emisija „Mehanizam – obećana zemlja“ otvorila određena pitanja na selektivan način, a da Skupština ne treba da se vodi selektivnošću, već da na kvalitetan način ispita porijeklo stečene imovine svih za koje se to smatra neophodnim. Ona je dodala da mjerljivi rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou ne mogu postojati bez kvalitetnog tužilaštva, koje će pribaviti kvalitetne dokaze, kao osnovu za pravosnažne sudske odluke.

Predsjednik Odbora je kazao da se u suočavanju sa problemom porijekla stečene imovine ne treba zaklanjati iza dometa postojećih zakonskih propisa, jer se uvijek može naći mehanizam za procesuiranje nezakonitih aktivnosti. On je izrazio nadu da će ministar Pažin doprinijeti napretku u ovoj oblasti.

Član Odbora Predrag Sekulić kazao je da je dosad na planu procesa pregovora sa Evropskom unijom završen veliki broj obaveza i da je dinamika dobra, prije svega zahvaljujući političkoj volji vladajuće stranke, ali i cijelog društva, pa je i zamolio da se izbjegne davanje izjava poput onih da nema političke volje za sprovođenje reformi. On je podsjetio da je u pogledu reforme pravosuđa, Skupština imala odlučujuću ulogu kroz glasanje za ustavne izmjene i izmjene zakonodavstva, u skladu sa zahtjevima Evropske komisije. Ipak, dodao je da se ne smije zaboraviti princip podjele vlasti. On je istakao da je stav Demokratske partije socijalista da nema zaštićenih osoba za koje zakon manje važi, ali i da treba izbjegći zamku neosnovanog optuživanja i kršenja presumpcije nevinosti, naročito ne na Odboru za evropske integracije, u okviru kojeg postoji zajednički stav o važnosti evropskih integracija i želja da one budu što brže i uspješnije.

Povodom predloga poslanika Pavlovića za organizaciju plenarne sjednice na temu aktionsih planova i realizacije preporuka POSP-a, predsjednik Radunović je kazao da će, nakon razmatranja na sjednici Odbora, predmet rasprave na plenumu biti Drugi polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU za period jul – decembar 2014. godine. Što se tiče stepena realizacije preporuka POSP-a, ta tema će biti razmatrana na sljedećoj sjednici Odbora, a o tome će kolege iz Evropskog parlamenta biti obaviještene u aprilu, na X sastanku POSP-a. On je kazao da se nakon usvajanja novih preporuka može inicirati organizacija plenarne sjednice. Predsjednik Radunović je dodao da je Vlada po definiciji odgovorna za vođenje pregovora, pa prebacivanje odgovornosti na Skupštinu nije na mjestu, jer sve institucije imaju zajednički cilj, a to je članstvo u EU. Obavijestio je poslanike da je Vlada, na sjednici od 19. februara, povodom razmatranja Akcionog plana za poglavlje 23, donijela dva zaključka, od kojih segment drugog zaključka glasi: „Takođe, potrebno je kroz odgovarajuću zakonodavnu aktivnost sačuvati inicijativnost Vlade za podnošenje predloga za razrješenje nosilaca državno-tužilačke i sudijske funkcije za neadekvatan i neodgovoran odnos prema prioritetima države u oblasti vladavine prava, kako ih Vlada vidi.“ On je istakao da se ovakav zaključak može protumačiti kao namjera za pritiskom na nosioce pravosudne i tužilačke funkcije, odnosno kao miješanje izvršne u nadležnosti sudske vlasti. Dodao je da parlamentarna većina ima mogućnost da utiče na izbor nosilaca pravosudne i tužilačke funkcije kroz izbor članova Sudskog i Tužilačkog savjeta i vrhovnog državnog tužioca, umjesto da Vlada utiče na njihov rad, te je upitao ministra Pažina za pojašnjenje ovog zaključka.

Ministar Pažin je istakao da je saglasan sa poslanikom Pavlovićem u pogledu neophodnosti izgradnje sistemskog pristupa izazovima u poglavljju 23, imajući u vidu da je u dosadašnjoj fazi postojala disperzija organa koji odlučuju o suštinskim pitanjima iz ovog poglavlja, kao što je korupcija. On je kazao da je napravljen ozbiljan iskorak budućim formiranjem Agencije za anitkorupciju, koja treba da objedini preventivne i represivne mehanizme i koja će imati visok stepen nezavisnosti. U dijelu nezakonitih bogaćenja i nesrazmernih prihoda nosilaca javnih funkcija, kazao je da treba razlikovati slučajeve u kojima neko ne prijavi imovinu iz nehata ili nemara i slučajeve kad je neko imao namjeru da prikrije prihode. U odgovoru na izlaganje poslanice Jasavić, on je istakao da je jednako važno da nevina lica ne budu stigmatizovana,

kao i to da osobe koje su počinile krivično djelo budu kažnjene. U pogledu zaključka Vlade koji je pročitao predsjednik Odbora, zaključio je da je veoma važno pitanje odgovornosti, odnosno to ko će snositi odgovornost za neuspjeh u poglavljiju 23. Po njegovim riječima, ako je to Ministarstvo pravde, onda bi trebalo da ima odgovarajuće ingerencije.

Poslanik Sekulić je kazao da je glasanjem za ustavne i zakonske izmjene Skupština izmjestila tužilačke organe iz ingerencija izvršne vlasti, te da treba reći da je Skupština odgovorna za ovaj proces. On je ponovio da je politička volja više puta demonstrirana od strane Vlade.

Ministar Pažin je dodao da svi treba da budu posvećeni pravnoj struci i da se zajedno posvete izazovima u reformi u oblasti vladavine prava, koji će biti sve teži. On je kazao da će se odazvati eventualnom pozivu na plenarnu sjednicu na ovu temu.

Zatim se prešlo na razmatranje druge tačke dnevnog reda.

TAČKA 2

Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost

Predsjednik Odbora je podsjetio da Akcioni plan za poglavlje 24 obuhvata 10 oblasti: migracije, azil, vizna politika, spoljne granice i Šengen, pravosudna saradnja u građanskim i krivičnim stvarima, policijska saradnja i borba protiv organizovanog kriminala, borba protiv terorizma, suzbijanje zloupotrebe droga, carinska saradnja i falsifikovanje eura. On je dodao da je u ovom poglavljju ključna spremnost države da se suoči sa organizovanim kriminalnim grupama, koje se bave trgovinom ljudima, drogom, oružjem i dr. Podsjetio je na nedavni slučaj hapšenja državljanina Crne Gore, Srbije i Hrvatske koji su se bavili trgovinom drogom, te kazao da organizovani kriminal ne poznae nacionalne granice, pa bi i sudske i policijske organi trebalo da rade na unapređenju saradnje.

Šefica Radne grupe za poglavlje 24 i savjetnica u Ministarstvu unutrašnjih poslova Mira Cerović kazala je da su u adaptaciju akcionalih planova aktivno bili uključeni predstavnici Evropske komisije i NVO sektora. Ona je istakla da su predstavnici Evropske komisije, na petom sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost održanom u februaru, istakli da je u ovoj oblasti zabilježen značajan napredak. Na kraju 2014. godine, oko 30% mjera je ostalo nerealizovano, ali je Cerović istakla da njihova realizacija nije problematična, jer se u najvećoj mjeri odnosi na realizaciju Projekta za izradu Šengenskog akcionalog plana Crne Gore, čije kašnjenje je proizvelo kašnjenje u realizaciji niza povezanih mjera.

Prema riječima gđe Cerović, u oblasti migracija donijet je novi Zakon o strancima, koji će stupiti na snagu 1. aprila 2015. godine, a čiju izradu je podržao Razvojni fond Međunarodne organizacije za migracije (IOM), posredstvom Kancelarije IOM-a u Podgorici. Takođe, izrađen je nacrt novog zakona o azilu, koji će uskoro biti dat na javnu raspravu. U 2014. godini, Vlada je donijela Strategiju integrisanog upravljanja granicom za period od 2014-2018, Okvirni akcioni plan za njenu implementaciju, kao i Akcioni plan za 2014. godinu. Kad je u pitanju bezbjednost granica, potpisani su protokoli o zajedničkim patrolama na državnoj granici sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Srbijom. U pogledu policijske saradnje, Crna Gora je u septembru 2014. godine potpisala Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji sa EUROPOL-om, a planira se slanje oficira za vezu koji će pomoći intenziviranju saradnje sa državama članicama EU. U kontekstu borbe protiv terorizma, priprema se nova strategija koja će zamijeniti postojeću Strategiju za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, za period 2010-2014.

Poslanica Jasavić kazala je da smatra da Crna Gora nema dovoljno kapaciteta za kvalitetno sprovođenje obaveza u pogledu pravosudne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima, carinske saradnje i drugih oblasti. Ona je dodala da država treba u sistem reformi da uključi stručnjake, pojedince sa ličnim i profesionalnim integritetom, ali ne pod pritiskom EU, već na osnovu sopstvene inicijative.

Gđa Rajković je kazala da je ona u poglavlju 24, osim za koordinaciju, zadužena i za podoblast koja se tiče pravosudne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima. U ovoj oblasti su realizovane sve mjere, osim jedne iz nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja, a koja se tiče ratifikacije Haške konvencije o međunarodnom ostvarivanju prava na izdržavanje djeteta i drugim oblicima izdržavanja porodice iz 2007. godine. U vezi sa narednim koracima u pogledu usklađivanja zakona iz oblasti građanskopravne materije, ona je istakla da su predstavnici EK zaključili da se usklađivanje Zakona o parničnom postupku i Zakona o izvršenju i obezbjeđenju može odložiti za 2016. ili 2017. godinu. U pogledu pravosudne saradnje u krivičnim stvarima, u 2015. godini biće organizovane tri TAIEX misije, posvećene preporukama o usklađivanju zakona u dijelu evropskog naloga za hapšenje, privremenih dokaza, zaštite svjedoka, osumnjičenih i drugih subjekata koji se pojavljuju u sudskim postupcima sa međunarodnim elementom. Rajković je dodala da je Crna Gora ispunila sve preporuke za početak pregovora za potpisivanje sporazuma o saradnji sa Eurodžastom, te da se nada da će nacrt sporazuma biti parafiran 20. aprila.

Poslanik Pavlović je iskazao stav da indikatori uticaja treba da budu dodatno precizno definisani u dijelu Akcionog plana za poglavlje 24 koji se tiče policijske saradnje i borbe protiv organizovanog kriminala. On je ponovio da je Skupština mnogo manje od civilnog sektora uključena u javni diskurs o reformama u oblasti vladavine prava, te da se od koncepta po kojem je Nacionalni savjet za evropske integracije imao važnu ulogu došlo do tačke u kojoj se Odbor za evropske integracije upoznaje sa dokumentima koje je Vlada već usvojila. On je istakao čuđenje zbog toga što u akcionim planovima za poglavlja 23 i 24 nema pitanja transformacije Agencije za nacionalnu bezbjednost, te kazao da treba povesti ozbiljnu raspravu o bezbjednosnim problemima, čime bi se poslala poruka podrške poštenim službenicima Uprave policije koji žele da se suprotstave organizovanom kriminalu.

Šefica Radne grupe za poglavlje 24 Mira Cerović, u odgovoru na stav poslanice Jasavić o kapacitetima za carinsku saradnju, kazala je da je u saradnji sa ekspertima iz EU izrađena IT strategija za razvoj informacionog sistema Uprave carina. Pored toga, izrađen je nacrt zakona o carinskoj službi, izmijenjen pravilnik Uprave carina o sistematizaciji radnih mesta, te formirana zajednička kancelarija Uprave carina i Uprave policije. U pogledu indikatora uticaja, ona je kazala da su sve mjere iz Akcionog plana koncipirane u saradnji sa predstavnicima EK, na osnovu njihovih preporuka. Ona je dodala da će, kao i svi drugi dugoročni dokumenti, ovi akcioni planovi biti periodično korigovani.

Predsjednik Odbora Slaven Radunović je pomenuo jednu od mjera iz Akcionog plana za poglavlje 24 – Razviti mehanizme spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine – te upitao koji su kapaciteti države za spašavanje i adekvatan odgovor na nautičke incidente. On je kazao da bi država trebalo da posjeduje dva opremljena plovila u Baru i Herceg Novom, koja bi služila u ovakvim situacijama. Takođe, pošto će Crna Gora biti „prva linija odbrane“ od prekograničnog kriminala i priliva azilanata po ulasku u EU, upitao je da li je država spremna da odgovori tom izazovu.

Zamjenica predsjednika Odbora Maja Čatović se saglasila da bi trebalo formirati službu za zaštitu i spašavanje na cijeloj crnogorskoj obali, ali i istakla da opštine u Boki imaju obučene i opremljene ljude za spašavanje na moru. Što se tiče velikih incidentnih situacija, poput nasukanja kruzera, ona je kazala da te probleme imaju i mnogo razvijenije zemlje, a za njihovo rješavanje su neophodna velika sredstva.

Gđa Cerović je kazala da Ministarstvo unutrašnjih poslova radi na povećanju broja plovila za incidentne situacije, ali da će o tome informisati Skupštinu nakon završetka tog procesa. Kad je u pitanju jačanje bezbjednosti na granicama, prema njenim riječima, projektom za Šengenski akcioni plan biće urađena mapa puta, odnosno spisak obaveza u pogledu unapređenja infrastrukture za adekvatno kontrolisanje granice, a u maju će biti završena analiza potreba kao prvi korak u projektu. U pogledu prava na azil, u februaru 2014. godine je otvoren Centar za azilante, po evropskim standardima, a Akcioni planom je predviđeno proširivanje kapaciteta. Takođe, novi zakon o azilu je u fazi nacrtta i biće ubrzo na javnoj

raspravi. Ona je dodala da je u planu i jačanje ljudskih kapaciteta za kvalitetno upravljanje granicom.

Pošto je rasprava iscrpljena, predsjednik Odbora se zahvalio gostima i prešlo se na razmatranje treće tačke dnevnog reda.

TAČKA 3

Razno

Predsjednik Odbora je obavijestio članove da će 2. aprila biti održana sjednica, na kojoj će se razmatrati nivo realizacije preporuka POSP-a, kao i Drugi polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU za period jul – decembar 2014. godine. Na sjednici će učestvovati ministri unutrašnjih poslova Raško Konjević, vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić i pravde Zoran Pažin, kao i zamjenik VDT-a. Pored toga, u sklopu pripreme zajedničke sjednice sa Odborom za ekonomiju, finansije i budžet, na kojoj će se održati konsultativno saslušanje na temu IPA fondova, upućeno je pismo Revizorskom tijelu sa zahtjevom za dostavljanje informacija, pa se prema njegovim riječima, sjednica može održati nakon 20. aprila.

Radunović je obavijestio i da je organizacija službene posjete Holandiji u toku, kao i da je Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore odobrio službenu posjetu Poljskoj. Kad su u pitanju posjete parlamentarnih delegacija Crnoj Gori, Odbor za evropske poslove Parlamenta Portugala je predložio 15. april za sastanak, a delegaciju će dočekati zamjenica Čatović. Predsjednik je obavijestio i da će u ponедjeljak 30. marta, dvije delegacije Odbora održati tribine sa srednjoškolcima – u Ulcinju, Baru, Danilovgradu i Podgorici, kao i sastanke sa predstavnicima pomenutih opština, na temu IPA fondova.

Sjednica je zaključena u 13.15 časova.

SARADNICA U ODBORU

Sanja Bulatović s.r.

PREDSJEDNIK ODBORA

Slaven Radunović s.r.